

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

Broj: 01-10-03-426/25-1443/16

Mjesto i datum: Podgorica, 08.07.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašćeno lice Ministarstva sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, ministar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke - **Nabavka sportskih rekvizita i opreme** broj: 01/2025 (01-0813-426/25-1443/5) od 03.06.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke - **Nabavka sportskih rekvizita i opreme** broj: 01/2025 (01-0813-426/25-1443/5) od 03.06.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača **CENTROSLAVIJA** je ispravna i najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o naručiocu**

<i>Naziv naručioca</i>	Ministarstvo sporta i mladih
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Dragoslav Šćekić, ministar
<i>Kontakt osoba</i>	Dijana Džaković, službenica za javne nabavke
<i>Adresa</i>	Svetlane Kane Radević, broj 3
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	11081231

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	01/2025 (01-0813-426/25-1443/5)
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak javne nabavke
<i>Vrsta predmeta</i>	Robe

Opis predmeta nabavke	Nabavka sportskih rekvizita i opreme
Šifra postupka	CEJN - 88846
CPV šifra	37400000 - Sportska roba i oprema
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	41.322,31 EUR

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

/

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

/

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj: _____ od dana _____

/

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

/

7. Podaci o ispravnim ponudama

Ministarstvo sporta i mladih pokrenulo je postupak javne nabavke roba - **Nabavka sportskih rekvizita i opreme**, tenderska dokumentacija broj: 01/2025 (01-0813-426/25-1443/5)) od 03.06.2025. godine, šifra postupka na ESJN - 88846, kao cjelina, procijenjene vrijednosti **41.322,31 EUR**. U roku za dostavljanje ponuda, dostavljena je ponuda privrednog subjekta CENTROSLAVIJA.

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 20.06.2025. godine do 10 sati, te da će se otvaranje ponuda održati dana 20.06.2025. godine u 10 sati.

Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Svetlane Kane Radević broj 3, Podgorica;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Svetlane Kane Radević broj 3, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora

radnim danima od 08:00 do 14:00 časova, zaključno sa 20.06.2025. godine do 10:00 časova.

¹ Ukoliko je primjenjivo

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U roku za dostavljanje ponuda, dostavljena je ponuda privrednog subjekta: **CENTROSLAVIJA**, samostalna ponuda.

1. SAMOSTALNA PONUDA - "CENTROSLAVIJA"

Ponuđač **CENTROSLAVIJA** je dostavio ponudu dana 20.06.2025. godine u 08:44h, preko CEJN-a šifra ponude 133377. Ponuđena cijena 39.990,00 EUR bez PDV-a.

Uz ponudu, dostavljena je:

- Izjava privrednog subjekta
- Garancija ponude
- Dokazi za vrednovanje
- Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Dostavljena garancija broj: Broj: GC2025/1589 od 16.06.2025. godine od 16.06.2025. godine, izdata od strane NLB banke AD Podgorica je u skladu sa članom 97 Zakona o javnim nabavkama jer je ista dostavljena na iznos od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke i rokom važenja garancije predviđenim tenderskom dokumentacijom. Iznos garancije ponude je 826,45 EUR-a, dok je datum važenja garancije do 27.08.2025. godine.

Ponuđač **CENTROSLAVIJA** dostavio je garanciju ponude u formi originala na arhivi naručioca, dok je garanciju ponude u elektronskom obliku dostavio i putem ESJN-a.

U skladu sa članom 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama, ponuđaču je izdata potvrda o dostavljanju garancije ponude broj 01-0812-426/25-1443/5 od 20.06.2025.godine i istu je Naručilac uz zapisnik o otvaranju ponuda priložio u ESJN dana 20.06.2025.godine, kada je izvršeno otvaranje ponuda.

Ponuđač je dostavio uredno popunjenu Izjavu privrednog subjekta, dostavljenu putem ESJN-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu dostavljene Izjave konstatuje da ista pravilno sačinjena i da sadrži sve tražene informacije i podatke.

Na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekta ponuđača i prethodno pribavljenih dokaza, utvrđeno je da na strani ovog privrednog subjekta ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama. U skladu sa članom 134 Zakona o javnim nabavkama, na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekta u kojoj je navedeno da kod ponuđača ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je provjeru da li postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu dostavljene dokumentacije konstatuje da ne postoje osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ponuđač **CENTROSLAVIJA** je podnio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom u pogledu uslova za učešće u postupku javne nabavke što je utvrđeno i uvidom u ponudu broj 133377 na portalu ESJN.

Komisija je izvršila uvid u ponudu i dokumenta dostavljena kroz elektronski sistem javnih nabavki i utvrdila da je ponuđač ispunio sve uslove predviđene Pozivom za nadmetanje.

*Nakon provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta i dostavljenih dokaza, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača **CENTROSLAVIJA** je ispravna, u skladu sa članom 132 ZJN.*

Ponuđač **CENTROSLAVIJA** je podnio finansijski dio ponudu u iznosu od **39.990,00 EUR bez PDV-a**.

Nakon uvida u finansijski dio ponude, svake stavke ponaosob, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponuđač u potpunosti ispunio zahtjeve i uslove iz tehničke specifikacije predmetne tenderske dokumentacije. Komisija je izvršila provjeru tačnosti finansijskog dijela u smislu postojanja aritmetičke greške i konstatovala da u finansijskom dijelu ne postoji greška.

Ponuđač **CENTROSLAVIJA** - Najkraći ponuđeni rok isporuke upisao.- 5 dana od dana zaključenja Ugovora.

Ponuđač **CENTROSLAVIJA** dostavio je uz ponudu:

- Izjava privrednog subjekta – ESPD. obrazac 1. Ista je potpisana i elektronski potpisana od strane izvršnog direktora Vljaka Tomaševića;
- Ponuđač je naveo: Rok isporuke je 5 dana od dana zaključenja Ugovora;
- Ponuđač je naveo: Rok plaćanja 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljenog računa;
- Ponuđač je naveo: Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Crne Gore, po Zahtjevu Naručioca na više lokacija;
- Ponuđač je naveo: Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda;
- Ponuđač je naveo: Način plaćanja je virmanski;
- Ponuđač je naveo: Garancija kvaliteta: Prilikom isporuke, Izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi garantni list proizvođača opreme i uputstva za upotrebu, odnosno održavanje na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. Isporučena oprema mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka;
- Tehnički list ZPH NETEX PODSZUS iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardima sportskih federacija: za stavku 11 i da je u skladu sa FIVB (međunarodna odbojkaška federacija) standardom;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 12 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 13 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 14 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 15 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom;
- Tehnički list Cornilleau iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 10 i da je u skladu sa ITTF (međunarodna stoni tenis federacija) standardom;
- Tehnički list Cornilleau iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 9 i da je u skladu sa ITTF (međunarodna stoni tenis federacija) standardom;
- Tehnički list Elan iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardima sportskih federacija za stavku 1 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom;

- Tehnički list Elan iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardima sportskih federacija za stavku 2 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom;
- Tehnički list Cornilleau iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 4 i da je u skladu sa ITTF (međunarodna stoni tenis federacija) standardom;
- Tehnički list Elan iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 5 i da je u skladu sa FIBA (međunarodna košarkaška federacija) standardom;
- Tehnički list Elan iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 6 i da je u skladu sa FIBA (međunarodna košarkaška federacija) standardom;
- Tehnički list Sport Grupa iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 7 i da je u skladu sa FIBA (međunarodna košarkaška federacija) standardom;
- Tehnički list Sport Grupa iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 8 i da je u skladu sa FIBA (međunarodna košarkaška federacija) standardom;
- Atest – Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 1270:2006 za stavku 5, 6, 7 i 8 tehničke specifikacije, preveden od strane Simonović Mandić Svetlana, sudski prevodilac za poljski jezik u Beogradu od dana 18.06.2025. godine;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 913:2019 za stavke 1, 2, 12, 13 i 14 tehničke specifikacije;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 12346:2002 za stavku 1 tehničke specifikacije, preveden od strane Lukić Bogoljub, sudski prevodilac za italijanski i engleski jezik u Beogradu;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 12432:2002 za stavku 2 tehničke specifikacije, preveden od strane Zoran Popović, sudski prevodilac za slovenački jezik;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 14468-1 za stavke 9 i 10 tehničke specifikacije, preveden od strane Lukić Bogočjuba, sudski prevodilac za italijanski i engleski jezik u Beogradu;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu SIST EN 1271:2014 za stavku 11 tehničke specifikacije, preveden od strane Svetlane Simonović Mandić, sudski prevodilac za poljski jezik u Beogradu od dana 17.06.2025. godine;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 12196:2005 za stavku 13 tehničke specifikacije, preveden od strane Ane Janković Gorec, sudski prevodilac za slovenački jezik u Beogradu od dana 29.04.2024. godine;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu 916 za stavku 14 tehničke specifikacije, preveden od strane Ane Janković Gorec, sudski prevodilac za slovenački jezik u Beogradu od dana 29.04.2024. godine;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu SIST EN 12503-1:2013, SIST EN 12503-2:2016, SIST EN 12503-4:2016, SIST EN 12503-5:2002, SIST EN 12503-6:2002 za stavku 15 tehničke specifikacije, preveden od strane Ane Janković Gorec, sudski prevodilac za slovenački jezik u Beogradu od dana 29.04.2024. godine;
- Tehnički list Elan za stavku 16;
- Tehnički list Select za stavku 17;
- Tehnički list Molten za stavku 18;
- Tehnički list Mikasa za stavku 19;
- Tehnički list Select za stavku 20;
- Tehnički list Elan za stavku 3;
- Tehnički list Select za stavku 21;
- Tehnički list Select za stavku 22.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da su dostavljeni svi dokazi za ispunjenost uslova i zahtjeva predviđeni tenderskom dokumentacijom.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ispravnosti, Komisija je pristupila vrednovanju isprave ponuda na način:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

☐ odnos cijene i kvaliteta (80/20)

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

☐ odnos cijene i kvaliteta

☒ najniža ponuđena cijena broj bodova 80.

☒ kvalitet(najkraći ponuđeni rok) broj bodova 20.

☒ **parametar najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 80 bodova**

Bodovi za parametar ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena (bez PDV-a), koja dobija maksimalan broj bodova.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 80.

Ponuđena cijena će se bodovati na sljedeći način:

- Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova (80 bodova)

- Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli:

$$C = (C_{min} / C_p) \times 80$$

C_{min} – najniža ponuđena cijena (bez PDV)

C_p – ponuđena cijena (bez PDV)

☐ **parametar kvalitet (K) –**

Kvalitet (K) 20 bodova Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način:

Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli:

$$K = (K_{min} / K_p) \times 20$$

gdje je:

K – broj bodova za kvalitet,

K_{min} – Najkraći ponuđeni rok isporuke

K_p – ponuđeni rok isporuke

20 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu

Kvalitet (K) 20 bodova Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: $K = (K_{min}/K_p) \times 20$ gdje je: K – broj bodova za kvalitet, K_{min} – Najkraći ponuđeni rok isporuke, K_p – ponuđeni rok isporuke, 20 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na rok isporuke, vrši se u odnosu na ponuđene uslove koji su povoljniji, odnosno bolji od zahtjevanog uslova. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima, koji ne može biti duži od 45 dana od dana zaključenja Ugovora.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ²	Ukupan broj bodova
1.	CENTROSLAVIJA	80	20	100

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je provjeri tačnosti podataka navedenih u izjavi privrednog subjekta na osnovu člana 135a Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 3/23 i 11/23) te se obratila:

1. Nadležnom organu za vođenje kaznene evidencije, Ministarstvu pravde, dana 20.06.2025. godine dopisom broj: 01-10-03-426/25-1443/10, u cilju dostavljanja dokaza da privredni subjekt **CENTROSLAVIJA** nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
2. Nadležnom organu za poslove naplate poreza, Poreskoj upravi, dana 20.06.2025. godine preko CEJN-a dopisom broj: 01-10-03-426/25-1443/9, u cilju dostavljanja dokaza da je privredni subjekt **CENTROSLAVIJA**, izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Postupajući po zahtjevu Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, nadležni organi dostavili su sljedeće dokaze:

1. Od strane Mininistarstva pravde (zaveden pod brojem: 01-10-03-426/25-1443/14 od 08.07.2025. godine), Direkcija za kaznu i prekršajnu evidenciju dostavljen je dokaz broj: 0804-12335/25 od 02.07.2025. godine koji sadrži sledeće:
 - Uvjerenje da ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica **CENTROSLAVIJA** broj: 0804-12335/25 od 02.07.2025. godine,
 - Uvjerenje da ne postoje podaci o osuđivanosti za izvršnog direktora **Vlajka Tomaševića**, broj: 0804-12335/25-1 od 02.07.2025. godine.

² Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisali broj bodova

2. Od strane Poreske uprave (zaveden pod brojem 01-10-03-426/25-1443/13 od 26.06.2025. godine), Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, dostavljen je preko CEJN-a dokaz broj: 13/01-2-7709/2 od 24.06.2025. godine, u kojem su dostavljeni podaci da je **CENTROSLAVIJA** na dan 20.06.2025. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 05/2025 godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2025. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Naručilac se dana 20.06.2025. godine, obratio ponuđaču **CENTROSLAVIJA** dopisom broj: 01-10-03-426/25-1443/11 radi dostavljanja dokaza, u skladu sa članom 135a stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač **CENTROSLAVIJA** dostavio je dokaze u zakonskom roku dana 26.06.2025. godine, zavedene pod brojem 01-10-03-426/25-1443/12 i to:

- Tehnički list ZPH NETEX PODSZUS iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardima sportskih federacija: za stavku 11 i da je u skladu sa FIVB (međunarodna odbojkaška federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 12 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 13 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 14 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 15 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Cornilleau iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 10 i da je u skladu sa ITTF (međunarodna stoni tenis federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Cornilleau iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 9 i da je u skladu sa ITTF (međunarodna stoni tenis federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardima sportskih federacija za stavku 1 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan iz kojih se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardima sportskih federacija za stavku 2 i da je u skladu sa FIG (međunarodna gimnastička federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Cornilleau iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 4 i da je u skladu sa ITTF (međunarodna stoni tenis federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 5 i da je u skladu sa FIBA (međunarodna košarkaška federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 6 i da je u skladu sa FIBA (međunarodna košarkaška federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Sport Grupa iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 7 i da je u skladu sa FIBA (međunarodna košarkaška federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;

- Tehnički list Sport Grupa iz kog se može utvrditi da je ponuđena oprema u skladu sa standardom sportske federacije za stavku 8 i da je u skladu sa FIBA (međunarodna košarkaška federacija) standardom, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest – Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 1270:2006 za stavku 5, 6, 7 i 8 tehničke specifikacije, preveden od strane Simonović Mandić Svetlana, sudski prevodilac za poljski jezik u Beogradu od dana 18.06.2025. godine, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 913:2019 za stavke 1, 2, 12, 13 i 14 tehničke specifikacije, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 12346:2002 za stavku 1 tehničke specifikacije, preveden od strane Lukić Bogoljub, sudski prevodilac za italijanski i engleski jezik u Beogradu, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 12432:2002 za stavku 2 tehničke specifikacije, preveden od strane Zoran Popović, sudski prevodilac za slovenački jezik, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 14468-1 za stavke 9 i 10 tehničke specifikacije, preveden od strane Lukić Bogočjuba, sudski prevodilac za italijanski i engleski jezik u Beogradu, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu SIST EN 1271:2014 za stavku 11 tehničke specifikacije, preveden od strane Svetlane Simonović Mandić, sudski prevodilac za poljski jezik u Beogradu od dana 17.06.2025. godine, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu EN 12196:2005 za stavku 13 tehničke specifikacije, preveden od strane Ane Janković Gorec, sudski prevodilac za slovenački jezik u Beogradu od dana 29.04.2024. godine, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu 916 za stavku 14 tehničke specifikacije, preveden od strane Ane Janković Gorec, sudski prevodilac za slovenački jezik u Beogradu od dana 29.04.2024. godine, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Atest - Sertifikat o usaglašenosti po standardu SIST EN 12503-1:2013, SIST EN 12503-2:2016, SIST EN 12503-4:2016, SIST EN 12503-5:2002, SIST EN 12503-6:2002 za stavku 15 tehničke specifikacije, preveden od strane Ane Janković Gorec, sudski prevodilac za slovenački jezik u Beogradu od dana 29.04.2024. godine, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan za stavku 16, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Select za stavku 17, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Molten za stavku 18, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Mikasa za stavku 19, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Select za stavku 20, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Elan za stavku 3, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Select za stavku 21, ovjeren od strane notara Tanja Čepić;
- Tehnički list Select za stavku 22, ovjeren od strane notara Tanja Čepić.

*Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je, nakon uvida u dostavljene dokaze o ispunjenosti zahtjeva predviđenih tenderskom dokumentacijom, ponuda ponuđača **CENTROSLAVIJA**, ispravna, prvorangirana i najpovoljnija.*

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, shodno ovlaštenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocijenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlaštenom licu da donese Odluku o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji broj: 01/2025 (01-0813-426/25-1443/5) od 03.06.2025. godine. U skladu sa navedenim, ovlašteno lice je na prijedlog Komisije, odlučio kao u dispozitivu odluke.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača **CENTROSLAVIJA**, adresa Jovana Tomaševića broj 21, Podgorica, šifra ponude #133377 od 20.06.2025. godine dostavljena u 08:44h za ponuđenu cijenu u iznosu od **39.990,00 EUR** i rokom isporuke u roku od 5 dana od dana zaključenja Ugovora.

Nakon uvida u dostavljene dokaze o ispunjenosti uslova i zahtjeva predviđenih tenderskom dokumentacijom Naručilac je utvrdio da je ponuda ponuđača **CENTROSLAVIJA** ispravna, prvorangirana i najpovoljnija.

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Dragoslav Šćekić
MINISTAR

